

..... nume și prenume telefon, e-mail nr. registru/f.o. data

... an nașt. gr.(kg) per.abd(cm) . . înălțime(cm) diagnostic

HT l.tot trig p.tot . alb... motivul anticoagulării... tratamente asociate

Ziua nr.	Data	Ora presc	Ora adm	Doza (tb)	Doza (mg)	Ora INR	Val INR	Val APTT	Observații
0	LU, 26 FEB								
1	MA, 27 FEB								
2	MI, 28 FEB								
3	JO, 1 MAR								
4	VI, 2 MAR								
5	SA, 3 MAR								
6	DU, 4 MAR								
7	LU, 5 MAR								
8	MA, 6 MAR								
9	MI, 7 MAR								
10	JO, 8 MAR								
11	VI, 9 MAR								
12	SA, 10 MAR								
13	DU, 11 MAR								
14	LU, 12 MAR								
15	MA, 13 MAR								
16	MI, 14 MAR								
17	JO, 15 MAR								
18	VI, 16 MAR								
19	SA, 17 MAR								
20	DU, 18 MAR								
21	LU, 19 MAR								
22	MA, 20 MAR								
23	MI, 21 MAR								
24	JO, 22 MAR								
25	VI, 23 MAR								
26	SA, 24 MAR								
27	DU, 25 MAR								
28	LU, 26 MAR								
29	MA, 27 MAR								
30	MI, 28 MAR								

..... semnătura și parafa medicului